

RADIO TELEVIZIJA BUDVA d.o.o.

Broj: 226

Budva, 29.04 2026 god.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2025.

**(NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA 2025. GODINU)**

***Društvo sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter
"RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva***

Budva, 27.04.2026. godine

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva, registrovano je u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici 02. Septembra 2013. godine pod registarskim brojem 5 - 0670809/001 i matičnim brojem 02005492. Posljednja promjena podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici izvršena je 18. marta 2024. godine, registracijom promjene podataka, pod registarskim brojem 5 - 0670809/06.

Društvo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Pun naziv firme: Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva;

Vrsta pravnog lica: Društvo sa ograničenom odgovornošću;

Mjesto: Budva;

Adresa: Ul. Jadranski put bb;

Šifra osnovne djelatnosti: 6020;

Naziv osnovne djelatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa;

Matični broj: 02005492;

Poreski identifikacioni broj: ME02005492;

PDV Registracioni broj 81/31-00228-8;

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50670809

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Opština Budva.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice: »Radio Budva« i »Televizija Budva« i osnovnu djelatnost obavlja na dvije lokacije. Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa obavlja se u budvanskom Starom gradu, u ulici Petra I Petrovića 3, a proizvodnja i emitovanje radio programa, kao i rad stručnih službi preduzeća odvija se u zgradi BSP-a, u Ulici 13. Jul b.b (Jadranski put b.b). Djelatnost lokalnog javnog emitera obavljamo na osnovu Odobrenja za korišćenje radio frekvencija broj 0506-1735/2 od 25.4 2019, i Rješenja o izmjeni i dopuni tog odobrenja, broj 03-402/24-413/2 koje je izdala Agencija za elektronske medije na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama (Sl.List Crne Gora br.40/13, br.56/13 i br. 02/17), odnosno Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Sl.list Crne Gore br. 54/2024) koji je stupio na snagu 19.6.2024.

Prosječan broj zaposlenih u Društvu za godinu koja se završava 31.12.2025. je 66 (2024. - 63 zaposlenih).

Prema podacima koji su registrovani u CRPS-u, na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza,tj. na dan 31.03.2025. godine, Članovi Savjeta i Direktor Društva čine lica čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:

Ime i prezime

Pozicija

G-dja Nada Purić

Predsjednik Savjeta

G-dja Dragana Tomović

Član Savjeta

G-dja Andrea Medin

Član Savjeta

G-dja Stanka Stanojević

Član Savjeta

G-din Stojanović Marko

Član Savjeta

G-dja Iva Pavlović

Izvršna direktorica od 22.12.2023.

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

1. Iva Pavlović, izvršna direktorica
2. Valentina Asanović, računovođa

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

Na osnovu kriterijuma utvrđenih članom 7. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.84/2025), Odlukom broj 152/1 od 20. marta 2026. godine, Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.56 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Sl.list CG, br. 54/2024).

Dodatne informacije o registraciji Društva

Društvo je osnovano Odlukom br. 0101-215/1 Skupštine Opštine Budva, na sjednici od 10. aprila 2012. godine. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter »Radio Televizija Budva« je pravni sledbenik Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«. U Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici (CRPS), dana 02.09.2013. godine, ovo Društvo je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Prema osnivačkom aktu Društvo je pravni sledbenik dva pravna subjekta »Radio Budva« i »Televizija Budva«, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika.

Pravni prethodnik »Radio Budva«, kao javno preduzeće brisan je 02.09.2013 godine iz CRPS, tj. na dan registrovanja osnivanja Društva.

Registracioni brojevi pravnog prethodnika »Radio Budva«, dodjeljeni su Društvu i to

- matični broj 02005492 Rješenjem CRPS –a o registrovanju osnivanja, 02.09.2013;
- PIB - 02005492 i PDV br.81/31-00228-8, Rješenjem Poreske uprave od 10.09.2013.

Pored toga, na dan registrovanja osnivanja Društva, imovina, obaveze i kapital evidentirani u poslovnim knjigama pravnog prethodnika »Radio Budva« preneseni su u početni bilans i poslovne knjige Društva.

Drugi pravni prethodnik »Televizija Budva«, nije brisan iz CRPS-a i još uvijek ima status aktivnog pravnog subjekta koji je registrovan u Centralnom registru privrecnih subjekata u Podgorici sa sledećim registracionim oznakama i podacima;

- registarski broj: 5-0055043, sa poslednjom promjenom 10 od 25.02.2009.;
- matični broj: 02290715;
- osnivač: Skupština opštine Budva;
- registrovana lica: 5 članova savjeta i 3 člana Upravnog odbora koji imaju registrovanu kolektivnu odgovornost, 1 ovlašćeni zastupnik ima registrovanu pojedinačnu odgovornost i 3 lica imaju registrovanu nepoznatu odgovornost.

Opština Budva je, kao osnivač, 17.07.2018. godine donijela Odluku o skraćenom postupku likvidacije Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva« (Sl.list CG - opštinski propisi, br.26/18 od 25.07.2018). Do dana sastavljanja ovog izvještaja, zbog pravnih prepreka, postupak dobrovoljne likvidacije nije završen.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

2.1.1. Izjava o usaglašenosti

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", 84/2025 od 31.7.2025. godine) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

2.1.2. Primjena MSFI i MRS

Priloženi finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 145/2021; 152/2022; „Službeni list CG", br. 84/2025 od 31.7.2025. godine, koji je stupio je na snagu 8.8.2025), odnosno u skladu sa relevantnim odlukama koje se odnose na primjenu MRS, odnosno MSFI u Crnoj Gori ("Službeni list CG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni računovodstveni standardi, odnosno Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja su prvi put primijenjeni kao osnov za sastavljanje finansijskih izvještaja u Crnoj Gori počev od 1. januara 2003. godine.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, Međunarodni računovodstveni standardi („MRS“) i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja („MSFI“) objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, moraju biti usvojeni i objavljeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobio pravo na prevod i objavljivanje. Dakle, samo MSFI i MRS zvanično usvojeni i objavljeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore mogu biti u primjeni. U skladu sa Uredbom Vlade Crne Gore o povjeravanju poslova državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (Službeni list RCG, br. 44/07 i Službeni list Crne Gore br. 33/10), prema Obavještenjima Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore u Crnoj gori su u primjeni MSFI i MRS koji su zvanično prevedeni, i to: iz 2009. godine MRS – 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 i 41; iz 2009. godine MSFI – 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8; iz 2013. godine MSFI 10, 11, 12, 13; iz 2021. godine MSFI 16-Lizing i MSFI 14-Regulisana vremenska razgraničenja, kao i novodonijeti MSFI 9 i MSFI 15 koji se primjenjuju od 1. januara 2024. godine MSFI9-Finansijski instrumenti i MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima.

2.2. Presentacija finansijskih iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 11/20 od 06.03.2020, br.139/21 od 29.12.2021, 13/22 od 04.02.2022. i 139/22 od 16.12.2022).

Finansijski iskazi Društva su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Euro predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta Društva.

Uporedni podaci prikazani su u EUR-ima na dan 31. decembar 2024. godine. U prikazu podataka obezbeđena je uporedivost na svakoj bilansnoj poziciji.

2.3. Računovodstveni metod

Finansijski iskazi su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama.

2.4. Promjene u računovodstvenim politikama

Računovodstvene politike date u nastavku Društvo konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim iskazima.

3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA

3.1 Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

3.2 Priznavanje elemenata finansijskih iskaza

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost koja može da se pouzdano izmjeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano izmjeriti.

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje se mogu pouzdano izmjeriti, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama –EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

3.3 Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore, a koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore za taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.4. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procjenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

3.5. NEMATERIJALNA ULAGANJA (softveri i liicence) kapitalizuju se u visini nabavne vrijednosti na dan transakcije. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja se iskazuju u visini nabavne vrijednosti umanjene za akumuliranu amortizaciju i eventualno umanjene vrijednosti usljed obezvređenja.

Korisni vijek trajanja nematerijalnih ulaganja u licence i kupljene softvere utvrđuje se u skladu sa korisnim vijekom trajanja. Amortizuju se primjenom proporcionalne metode u cilju otpisa ulaganja u toku njihovog korisnog vijeka trajanja.

3.6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA - Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu u upotrebi, postrojenja i oprema u pripremi i avanse date za njihovu nabavku. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procjenjenu, poštenu vrijednost na početku godine kao i na nekretnine, postrojenja i opremu stavljenu u upotrebu u toku godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku procjenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava uz primjenu odgovarajućih stopa.

Društvo primjenjuje sledeće stope amortizacije:

Nekretnine postrojenja i oprema	Korisni vijek trajanja	Stope amortizacije
--	-------------------------------	---------------------------

1	2	3
Oprema		
- oprema za vršenje djelatnosti	2-5	2-50%
- računarska i druga kancelarijska oprema	2-5	20-50%
- oprema za PTT saobraćaj i mobilnu telefoniju	4-5	20-25%
- oprema za PTT saobraćaj i mobilnu telefoniju	5-8	12.5-20%

Amortizacione stope se mogu revidirati radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstva se isknjižavaju iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

3.7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA obuhvataju: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju, dugoročni krediti u zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća i ostali dugoročni plasmani

3.7.1. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica se inicijalno vrednuje po nabavnoj vrijednosti a na dan bilansiranja po tržišnoj vrijednosti ukoliko se ista može utvrditi na berzi hartija od vrijednosti, a efekat usklađivanja se uključuje u kapital (kao nerealizovani dobiti-gubici) sve do otuđenja kada se ista uključuje u bilans uspjeha kao dobitak – gubitak.

3.7.2. Dugoročni krediti i dugoročna potraživanja

Dugoročni krediti u zemlji predstavljaju finansijske kredite odobrene i date drugim pravnim licima za period duži od jedne godine i sa ugovorenom kamatnom stopom.

U okviru dugoročnih potraživanja iskazuju se:

- Potraživanja od zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica
- Potraživanja od zaposlenih
- Ostala potraživanja sa rokom dospjeća dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilansiranja. U suprotnom, ukoliko je period kraći od 12 mjeseci, klasifikuju se kao kratkoročna potraživanja.

3.8. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit, a evidentiraju u korist odloženih poreskih prihoda.

3.9. ZALIHE

3.9.1. Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i

zavisne troškove nabavke. Neto fakturna vrijednost je fakturna vrijednost umanjena za popuste i rabate. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni. Obračun izlaza, prodaje zaliha robe, vrši se po metodi prosječne cijene.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po neto prodajnoj cijeni a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost, kao i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima otpisuju se na teret rashoda perioda.

3.9.2 Dati avansi za zalihe i usluge obuhvataju avanse date za nabavku materijala, robe i usluga, zaduženjem ovog računa u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa. Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da realizuje sve dospjele iznose datih avansa prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka vrijednosti datih avansa.

3.10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA obuhvataju potraživanja od kupaca, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja, potraživanja za više plaćen porez na dobit i potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

3.10.1. Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, usluga i robe. Ova potraživanja se raščlanjuju na kupce matična i zavisna pravna lica, kupce ostala povezana pravna lica, kupce u zemlji i kupce u inostranstvu, a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

3.10.2. Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju potraživanja od izvoznika, po osnovu uvoza za tuđ račun, od komisije i konsignacije prodaje i ostala potraživanja iz specifičnih poslova.

3.10.3. Druga potraživanja obuhvataju potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija i potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, kao i potraživanja od pravnog prethodnika. Potraživanja od pravnog prethodnika odnose se na potraživanja po osnovu ličnih primanja (zarade, naknade po ugovoru o djelu i naknade za članstvo u Savjetu Društva) koja su nastala prije 02.09.2013. godine kod pravnog prethodnika Televizija Budva d.o.o. Budva, a isplaćena sa računa drugog pravnog prethodnika ili novoformiranog Društva RTV Budva.

3.10.4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit obuhvataju potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit.

3.10.5 Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost obuhvataju razliku između prethodnog poreza i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanu u izlaznim fakturama Društva pod uslovom da plaćeni porez na dodatu vrijednost nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

3.11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata, vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.12. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI obuhvata neposredno unovčive hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamjenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na primjer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

3.13. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO su nekretnine, postrojenja i oprema koja se drže radi prodaje, a vrednuju se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer, poštenoj, vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po fer vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja).

3.14. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed plaćene troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

3.15. KAPITAL obuhvata: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane dobitke po

osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala, a gubitak iznad vrijednosti kapitala je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

U okviru revalorizacije rezerve i nerealizovanih dobitaka i gubitaka iskazuju se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu u stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti u skladu sa MSFI iskazuju u okviru nerealizovanih dobitaka i gubitaka, kao i drugih nerealizovanih dobitaka i gubitaka koji se iskazuju u okviru Drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom.

Revalorizaciona rezerva se smanjuje:

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje vrijednosti, i/ili kada se sredstvo koristi, za iznos koji odgovara razlici između amortizacije zasnovane na revalorizovanoj knjigovodstvenoj vrijednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstva.
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine revalorizacione rezerve.

3.16. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva i Zakonom o radu („Službeni list CG“ br. 74/2019, 8/2021, 59/2021, 68/2021, 145/2021, 77/2024, 84/2024, 86/2024, 122/2025 i 165/2025), Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini od pet prosječnih neto zarada u Crnoj Gori, odnosno kod Poslodavca ako je to povoljnije za zaposlenog. Ova otpremnina se isplaćuje danom prestanka radnog odnosa.

Obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina izvršeno je korišćenjem metoda sadašnje vrijednosti budućih očekivanih isplata, na osnovu obračuna aktuara.

Budući da se radi o dugoročnim naknadama zaposlenima aktuarski dobiti i gubici, kao i troškovi prethodne službe priznaju se u cjelini u periodu u kome nastanu. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.

3.17. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenju vrijednosti, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po

kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3.18. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantifikuju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

3.19. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHOD I PRIMLJENE DONACIJE obuhvataju primljene donacije i državna davanja u slučaju kada se od države dobijaju uslovi koji tek treba da se ispune a u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MSFI.

Državno davanje se priznaje na sistematskoj osnovi u bilansu uspjeha tokom perioda u kojima Društvo priznaje kao rashod povezane troškove koje treba pokriti iz tog davanja. Stoga se davanje priznaje u bilansu uspjeha u istom periodu kao i relevantni rashod. Davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju, Društvo priznaje u bilansu uspjeha tokom perioda i u srazmjeri sa priznavanjem troškova amortizacije tih sredstava

3.20. KRATKOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini, a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospelja do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospelja za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

3.22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Ove obaveze se raščlanjuju na obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima, obaveze prema ostalim povezanim licima, obaveze u zemlji, obaveze u inostranstvu a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

Obaveze iz poslovanja se evidentiraju u momentu nastanka dužničko - povjerilačkog odnosa, iskazuju se u neplaćenom iznosu, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

3.23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

3.23.1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada obuhvataju neto zarade i naknade zarade, kao i naknade zarada koja se refundiraju i poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

3.23.2. Druge obaveze obuhvataju obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, za učešće u dobitku, obaveze prema zaposlenima, članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima i ostale obaveze.

3.24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

3.25. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT obuhvataju neplaćeni porez na dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

3.26. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.

3.27. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate naplaćene prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, te odložene prihode i primljene donacije.

3.28. PRIHODI se priznaju u slučajevima kada je vjerovatan priliv ekonomskih koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi se odmjeravaju po pravčnoj vrijednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodat usluge u toku redovnog poslovanja, umanjene za popuste i porez na dodatu vrijednost.

Društvo od 1. januara 2024. godine primjenjuje MSFI 15 "Prihodi od ugovora sa kupcima", koji zamjenjuje postojeće smjernice u vezi sa priznavanjem prihoda, uključujući MRS 18 "Prihodi", MRS 11 "Ugovori o izgradnji" i povezana tumačenja standarda. Usvajanje MSFI 15 nije značajno uticalo na izmjene računovodstvenih politika za priznavanje poslovnih prihoda.

3.28.1. Prihodi od prodaje se formiraju na principu fakturisane realizacije. Prihodi se priznaju kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda. Prihodi koji se priznaju u Iskazu o ukupnom rezultatu obuhvataju prihode koji su propisani Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama.

Prihodi od prodaje evidentiraju se nakon pružanja usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje, na osnovu marketinških i drugih usluga. Prihodi od prodaje iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatu vrijednost.

3.28.2. Prihodi od aktiviranja učinaka obuhvataju prihode po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, za materijal, i za sopstveni transport nabavke materijala i robe i drugo.

3.28.3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja obuhvataju prihode od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe i učinaka, prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.

Vrijednost sredstava dobijenih iz Budžeta Opštine Budva ranije se inicijalno evidentirao kao potraživanje u okviru bilansu stanja za iznos po Ugovoru, a koje se potraživanje umanjivalo u momentu kada je izvršena uplata po tom osnovu. Međutim, nadležni Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva je u periodu od 2014. do 2016. godine odbijao da uopšte uzme u razmatranje Izveštaj o finansijskom poslovanju Radio Televizije Budva u kome, kao prihod iz budžeta lokalne samouprave, nije evidentiran samo i isključivo uplaćeni iznos sredstava, odnosno onaj iznos koji je u izvještaju o realizaciji Budžeta opštine Budva evidentiran kao transfer Radio Televiziji Budva. Društvo je bilo prinuđeno na izmjenu računovodstvene politike u ovom dijelu, pa je iz knjižnih stavova eliminisan Ugovor o finansiranju programskih sadržaja, odnosno Ugovor o pružanju javnih usluga. Od 2017. godine kao prihod u grupi 64 klase prihoda evidentira se samo iznos koji je sa računa lokalnog trezora uplaćen na račun Društva, te iznos koji je u ime i za račun Društva uplaćen Radio difuznom centru po osnovu korišćenja repetitora.

Ostale donacije primljene u novcu koje pokrivaju jedan obračunski period i namjena im je da pokriju troškove Društva nastale u tom periodu, odmah se priznaju kao prihodi.

U skladu sa članom 49 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Službeni list CG br.54/2024 od 11.6.2024. godine) Društvo ostvaruje pravo na finansiranje od Opštine Budve, na osnovu Odluke o Budžetu Opštine Budva.

Odlukom o Budžetu Opštine Budva za 2025. godinu („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ broj 9/2025 od 27. februara 2025. godine) za finansiranje Radio Televizije Budva d.o.o. Budva utvrđena su sredstva u iznosu od 1,100,000 EUR iz tekućeg (operativnog) budžeta.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o Budžetu Opštine Budva za 2025. godinu („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ broj 58/2025 od 20. novembra 2025. godine) opredjeljeno je dodatnih 39,550 EUR.

Cjelokupni iznos odobrenih sredstava (1,139,550 EUR) iz operativnog budžeta Opštine Budva, realizovan je uplatom sredstava na žiro-račun kod NLB-a ili plaćanjem u ime i za račun Društva, dok je donacija u opremi iz kapitalnog budžeta Opštine Budva za 2024. godinu realizovana u februaru 2025. godine u iznosu od 94.190 EUR.

3.28.4 Ostali prihodi iz poslovanja obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode

po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.28.5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte promjene poštene (fer) vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 38, MRS 36, MRS 9 i drugim relevantnim MSFI i računovodstvenom politikom.

3.28.6. Finansijske prihode čine prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

3.29. RASHODI su smanjenje ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza, što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev smanjenja koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu (podjela dividendi). Svi rashodi se priznaju nezavisno od izmirivanja obaveza. Priznati rashodi se povezuju sa prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.

Društvo ima uspostavljenu računovodstvenu evidenciju o trošenju budžetskih sredstva. Po principu »segmentata poslovanja«, Društvo je ustanovilo dva segmenta: komercijalne audiovizuelne usluge i javne audiovizuelne usluge. Ovi segmenti su ujedno i jedinice koje generišu gotovinu.

Ako dokument za knjiženje pruža dovoljno informacija, direktni troškovi se odmah, prilikom knjiženja, raspodjeljuju po odgovarajućim segmentima, dok se indirektni troškovi raspodjeljuju po već određenim ključevima za distribuciju (npr. fiksni procenti ili drugi indikatori itd).

3.29.1. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodane robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata).

Poslovni rashodi se priznaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali, nezavisno od plaćanja.

3.29.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

3.29.3. Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i

bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja.

3.29.4. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

3.30. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO je razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

3.31. POREZ NA DOBIT

3.31.1 Tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG", br. 65/2001, 12/2002 i 80/2004 i "Službeni list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011, 14/2012, 61/2013, 55/2016, 146/2021, 152/2022, 28/2023, 125/2023 i 88/2024). Stopa poreza na dobit je progresivna i iznosi:

- do 100.000,00 EUR iznosi 9%;
- od 100.000,01 EUR do 1.500.000,00 EUR: 9.000,00 +12% na iznos preko 100.000,00;
- preko 1.500.000,01: 177.000,00 EUR +15% na iznos preko 1.500.000,01 EUR.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u iskazu o ukupnom rezultatu uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina. Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

3.31.2 Odloženi porez

Odloženi porez na dobit obračunava se korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjži direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

3.32. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

(paragraf 125 MRS 1 - Presentacija finansijskih iskaza)

Sastavljanje finansijskih iskaza zahtijeva od rukovodstva Društva da vrši i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekte na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjanja potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih iskaza.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtijevaju vršenje procjena i donošenje pretpostavki predstavljene su u daljem tekstu.

3.32.1. Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnom okruženju Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznose amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

3.32.2. Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvenih vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjenja vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno, dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčnih tokova mogu da utiču na knjigovodstvene vrijednosti odnosno imovine.

3.32.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procjenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem porašavanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce, mogu da imaju za posledice korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

3.32.4. Sudski sporovi

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstva, Društvo donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne radi utvrđivanja vjerovatnoće nastanka negativnih ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko prcravnanje. Usled inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka incijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjene mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE

4.1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

R.br	Opis	31. decembra 2025.	31. decembra 2024.
1.	Upisani neuplaćeni kapital po bilansu otvaranja:	1	1
2.	Povećanje		
3.	Smanjenje		
Upisani neuplaćeni kapital – ukupno (1+2-3)		1	1

Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo kapital koji je 02.09.2013. godine Rješenjem CRPS o registrowanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »Radio televizija Budva« Budva, registrovan u iznosu od 1 EUR, a koji prema dostupnim informacijama nije evidentiran kao uplaćen od strane osnivača Opštine Budva, niti je iznos upisanog osnivačkog kapitala naveden u osnivačkim aktima Društva (Napomena 4.6).

4.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

EUR

	Audio i video oprema iz Državne pomoći	Oprema za vršenja djelatnosti	Računarska i druga kancelarijsk a oprema	Oprema za PTTSaobrac aj i mob.tel.	Transportn a sredstva	Ostale nekret. postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost na početku godine	247,989	78,171	93,753	2,829	42,873	400	466,015
Povećanje:	94,190	2,031	6,482	759	0	0	103,462
Nabavka, aktiviranje i prenos	94,190	2,031	6,482	759	0	0	103,462
Revalorizacija odnosno procjena u toku godine							0
Viškovi utvrđeni popisom							0
Smanjenje:	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja u toku godine	0	0	0	0	0	0	0
Rashod u toku godine	0	0	0	0	0	0	0
Prenos na sredstva namenjena prodaji							0
Manjkovi utvrđeni popisom							0
Nabavna vrijednost na kraju godine	342,179	80,202	100,235	3,588	42,873	400	569,477

Kumulirana ispravka na početku godine	215,117	72,738	71,069	2,829	20,877	0	382,630
Povećanje:	25,319	1,757	7,213	47	3,56€	0	37,904
Amortizacija	25,319	1,757	7,213	47	3,56€	0	37,904
Obezvredjenje							0
Ostalo							0
Smanjenje:	0	0	0	0	€	0	0
Po osnovu prodaje	0	0	0	0	€	0	0
Po osnovu rashodovanja							0
Po osnovu prenosa na sredstva namenjena prodaji							0
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom							0
Stanje na kraju godine	240,436	74,495	78,282	2,876	24,445	0	420,534
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2025. godine	101,74	5,707	21,953	712	18,428	400	148,943
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2024. godine	32,872	5,433	22,684	0	21,996	400	83,386

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo vrijednost postrojenja i opreme po neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 148,943 EUR (2024 - 83,386 EUR).

Imovina iskazana u poslovnim knjigama nalazi se u vlasništvu Društva, a odnosi se na opremu za vršenje djelatnosti, kancelarijsku opremu, vozila i umjetnička djela. Pored toga Društvo koristi opremu koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, a koja je u potpunosti amortizovana i pripadala je pravnom prethodniku Televiziji Budva. Društvo je u okviru godišnjeg popisa izvršilo fizički popis navedene amortizovane opreme pravno prethodnika. Društvo u svojim bilansima na dan 31.12.2025. godine ne iskazuje nekretnine. Poslovni prostori koje RTV Budva koristi kao kancelarijski prostor, kao i prostor za emitovanje radijskog i televizijskog programa koji se u kontinuitetu koriste radi ostvarivanja prihoda, nisu u vlasništvu Društva.

Prema dostupnim podacima iz katastra nepokretnosti:

- Kancelarijski prostor i prostor za emitovanje radijskog programa (KO Budva LN 2707-parcela 2057/1) nalazi se u "Zgradi BSP", u svojini je Društva za konsalting i inženjering "Budva – Sv. Stefan – Petrovac" d.o.o. Budva i na katastarskoj parceli 2057/1 su upisani brojni tereti i ograničenja. Jedan od osnivača DOO "Budva Sv Stefan Petrova"« je Opština Budva sa 60% udjela.
- Prostor za emitovanje televizijskog programa u Starom gradu u Budvi, nalazi se u objektu koji je evidentiran u KO Budva LN 332 - parcela 2858. Na ovoj nepokretnosti Opština Budva ima upisano pravo korišćenja.

- Emisioni objekat na Zavali, nalazi se na zemljištu koje se vodi u KO Budva LN br.13, kao svojina Crne Gore i pravom raspolaganja Opštine Budva.

Društvo se više puta, samoinicijativno ili na sugestiju revizora pri kontroli računovodstvenih iskaza, obraćalo Opštini Budva za regulisanje načina i uslova korišćenja navedenog prostora, međutim do datuma ovog izvještaja Društvo nije sa osnivačem regulisalo način i uslove korišćenja objekata evidentiranih u LN br.13 KO Budva, LN br.332 - parcela 2858 KO Budva, kao ni sa privrednim društvom »Budva – Sv. Stefan - Petrovac« d.o.o. Budva za objekat evidentiran u LN KO Budva LN 2707 - parcela 2057/1.

Povećanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu nabavki

U toku 2025. godine iz redovnih sredstava nabavljena je oprema koja je početno priznata po nabavnoj vrijednosti od 9,272 EUR (2024 – 22,355 EUR). Te nabavke se odnose na sledeće:

Nabavljeno sredstvo	Datum nabavke	Kom	Nabavna vrijednost (EUR)
1	2	3	4
Sto u studiju TV Budva	2.6.2025	1	5.000,00
Klima BEVPG 125/126	24.6.2025	1	324.79
Klima GEEPWE 180/181	24.6.2025	1	727.28
Klima BEEPGE 125/BEEPG	24.6.2025	1	429.75
Dron sa 2 kamere	13.9.2025	1	2,030.58
Samsung Galaxy S25	10.9.2025	1	759.50
UKUPNO:			9,271.90

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu prodaje

U 2025. godini nije bilo smanjenja vrijednosti stalne imovine po osnovu prodaje.

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu rashoda

U 2025. godini nije bilo predloga za rashodovanjem opreme.

4.3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

EUR

	Kupci - ostala povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Druga Potraž. Od Opštine Budva	Ostala potraživanja	Potraživanja za PDV	Potraživanja - ukupno
Potraživanje po osnovu prodaje usluga, na početku godine	98	50,563	18	84,165	256,470	0	391,314
Potraživanje po osnovu prodaje usluga, na kraju godine	147	36,655	18	84,165	259,634	0	380,619
Ispravka vrijednosti na početku godine		8,807	0	0	0	0	8,807
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa							0
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu naplate		0					0
Povećanje ispravke vrijednosti u toku godine							0
Ispravka vrijednosti na kraju godine		8,807	0	0	0	0	8,807
STANJE PO BILANSU:							
31.12.2025. godine	147	27,848	18	84,165	259,634	0	371,812
31.12.2024. godine	98	41,756	18	84,165	256,470	0	382,507

Na dan 31.12.2025. godine Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja u iznosu od 371,812 (31.12.2024 - 382,507 EUR), odnosno ukupna potraživanja u iznosu od 380,619 EUR (31.12.2024 - 391,314 EUR) i ispravku potraživanja u iznosu od 8,807 EUR (2024 - 8,807 EUR). U toku 2025. nije bilo naplate indirektno otpisanih potraživanja.

U okviru kratkoročnih potraživanja Društvo je iskazalo Potraživanja od kupaca za izvršene usluge u bruto iznosu od 36,820 EUR (2024 - 50,680 EUR) i to:

R.br.	Naziv partnera	31.decembar 2025. (EUR)	Struktura %
1.	PARMA GRIL BAŠTA - BUDVA	4.867,77	13,22%

2.	BLACK & WHITE D.O.O. - BUDVA	4.485,09	12,18%
3.	RADIO "ANTENA M" - PODGORICA	2.779,00	7,55%
4.	Mercator CG d.o.o. - Podgorica	1.547,38	4,20%
5.	MTEL D.O.O. - društvo za komunikaciju	1.524,60	4,14%
6.	SPIDER-MAX D.O.O. - Budva	1.463,29	3,97%
7.	Milo Božović - Budva na prvom mjestu	1.452,00	3,94%
8.	SAVA OSIGURANJE A.D. - PODGORICA	1.426,81	3,88%
9.	ANG CRNA GORA DOO - PODGORICA	1.250,17	3,40%
10.	OSTALI KUPCI	16,024	43,52%
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 10)		36,820	100,00%

Za svako potraživanje Društvo vrši procjenu naplativosti, pojedinačno, a u 2025. godini, zbog procjenjene izvjesnosti naplate, nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja.

U nastavku je prikazano stanje ispravljenih potraživanja od kupaca na dan bilansa u iznosu od 8,807 EUR (2024 - 8,807 EUR):

	31.decembar 2025. (EUR)	Struktura %
1. MERCATOR CG D.O.O.	1,547	18%
2. SAVA OSIGURANJE A.D.	1,427	16%
3. ANG CRNA GORA D.O.O.	1,250	14%
4. MK PROMET D.O.O.	717	8%
5. MESOPROMET D.O.O.	625	7%
6. ELA D.O.O.	357	4%
7. LANGUST D.O.O.	327	4%
8. NISANI D.O.O.	310	4%
9. TOP PC D.O.O.	275	3%
10. LEAF D.O.O.	246	3%
11. Ostali kupci	1,727	20%
UKUPNO ISPRAVLJENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 11)	8,807	100%

Do dana zaključivanja ovog izvještaja Društvo je potvrdilo ili naplatilo 68% potraživanja od kupaca.

Druga potraživanja od Opštine Budva odnose se na potraživanja od osnivača, za programske sadržaje iz prethodnog perioda u iznosu od 84,165 EUR (2024-84,165 EUR). Ova potraživanja nastala su u prethodnom periodu, prije 2014. godine, odnosno prije promjene računovodstvene politike. Tada je Društvo, u skladu sa načelima dvojnog knjigovodstva, priznavalo potraživanja od lokalne samouprave u ugovorenom iznosu koji je predviđen

Odlukom o Budžetu Opštine Budva, a ne u iznosu koji je primljen za dati period (Napomena 4.9).

Na dan bilansa Društvo je u okviru kratkoročnih potraživanja iskazalo Ostala druga potraživanja u iznosu od 259,634 EUR (2024-256,470 EUR), a odnose se na:

- potraživanja koje su nastale prije 02.09.2013. godine u Televiziji Budva, a isplaćeni su sa računa drugog pravnog prethodnika, ili novoformiranog društva, a po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 41,752 EUR i zarade zaposlenih u iznosu od 200,354 EUR;
Društvo je prema sopstvenim osnivačkim aktima iz 2013. godine, pravni sledbenik »Televizija Budva« DOO Budva, iako u javnom registru privrednih subjekata u Crnoj Gori »Televizija Budva« DOO Budva ima status aktivnog pravnog subjekta. Zbog navedenog, i činjenice da još uvijek nije završen postupak dobrovoljne likvidacije »Televizija Budva« DOO Budva, Društvo isplaćene obaveze ovog pravnog subjekta u svojim poslovnim knjigama po navedenom osnovu priznaje kao potraživanja u ukupnom iznosu od 242,106 EUR. Iz razloga apsolutne formalno pravne zastare ovog potraživanja revizorski izvještaj izražava negativan stav po ovom saldu.
- potraživanja od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica u iznosu od 13,045 EUR (2024-12,087 EUR);
- potraživanja od Centra za socijalni rad u iznosu od 3,544 EUR (2024-1,748 EUR);
- akontirane dažbine na račun objedinjene naplate uslijed inicijalno više obračunate obaveze za doprinos za PIO na teret radnika 939 EUR (2024 – 528 EUR).

Na kraju poslovne 2025. godine nema PDV kredita (2024 – 0,00 EUR), a obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost iskazane su u napomeni 4.9.

U skladu sa Zakonom o rokovima izvršenja novčanih obaveza, Društvo pruža usluge na odloženi rok plaćanja od 30 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2025. godine predstavljena je na sledeći način:

Starost potraživanja po pozicijama	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Ukupno (2+3)
1	2	3	4
Potraž. od ostalih povezanih pr. lica (bruto)	147	0	147
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	147	0	147
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)	19,657	16,998	36,655
Ispravka vrednosti	0	8,807	8,807
Neto potraživanja	19,657	8,191	27,848
Potraživanja od kupaca u inostr. (bruto)	0	18	18

Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	18	18
Potraživanja od osnivača	0	84165	84165
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	84165	84165
Potraživanja iz specifičnih poslova (bruto)	17,528	242,106	259,634
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	17,528	242,106	259,634
Druga potraživanja (bruto)	0	0	0
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	0	0

Na dan bilansa Društvo je iskazalo potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 334,480 EUR (2024-333,604 EUR), od kojih je 84,165 EUR iskazano i kao obaveza (Napomena 4.10).

Na dospelja nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate, niti obezbeđuje potraživanja sa nekim od instrumenata obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili mjenicama.

4.4. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Poslovni račun	38,564	12,917
2. Devizni poslovni račun		0
3. Blagajna	1	35
4. Ostala novčana sredstva	1	1
UKUPNO (1 do 4)	38,566	12,953

Na dan 31.12.2025. godine Društvo je iskazalo novčana sredstva u iznosu od 38,566 EUR (2024-12,953 EUR) i to:

Novčana sredstva na poslovnom računu kod sledećih banaka:

- NLB Banka AD Podgorica, račun 530-52626-51, u iznosu od 38,563.84 EUR (2024 – 12,904.73 EUR)
- Lovćen banke AD Podgorica, račun 565-11000-67, u iznosu od 0 00 EUR (2024 – 12.70 EUR).

Na deviznom računu kod NLB Banke AD Podgorica nema sredstava na stanju (2024-0,00 EUR).

U blagajni, na dan 31.12.2025. godine evidentirana su sredstva u iznosu od 1.87 EUR (2024-34.67 EUR).

Na poziciji ostalih novčanih sredstava evidentiran je iznos od 1.26 EUR, po osnovu Visa kartice kod Komercijalne banke AD Budva.

Na dan 31.12.2025. godine Društvo je usaglasilo stanje novčanih sredstava sa bankama.

4.5. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Unapred plaćeni troškovi	23,334	22,559
2. Razgraničeni neto negativni efekti prinudne naplate	47,494	47,494
3. Razgraničeni finansijski troškovi po osnovu lizinga	349	1,123
4. Odloženi poreski efekti (sredstvo)	2,144	2,401
5. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	564	582
UKUPNO (1 do 3)	73,885	74,159

Društvo je u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo isplaćene obaveze za pravnog sledbenika »Televiziju Budva« DOO Budva u iznosu od 70,053 EUR (2024-70,053 EUR i to za:

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema dobavljačima »Televizije Budva«, u iznosu od 22,559 EUR i dati avans za tekuće poslovanje u iznosu od 775 EUR. Struktura unaprijed plaćenih troškova data je u sledećem pregledu:

Opis	31. decembar 2025. (EUR)	Struktura %
1 PAM CG	9,115	39,06
2 Crnogorski telekom A.D.	3,295	14,12
3 Cobra sistem d.o.o.	3,239	13,88
4 Cabling d.o.o. Budva	2,672	11,45
5 Komunalno d.o.o. Budva	2,201	9,43
6 Min@-infomont. DOO	1,415	6,06
7 Ostali dobavljači	1,397	6,00
UKUPNO UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI DOBAVLJAČIMA (1 do 7)	23,334	100%

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema članovima Savjeta »Televizije Budva« u iznosu od 47,494 EUR (2024-47,494 EUR). Navedene obaveze naplaćene su plenidbom novčanih sredstava sa žiro računa Radio Televizije Budva tokom 2013. i 2014. godine;
- Ostala aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 564 EUR (2024-582 EUR);

- Odloženi poreski efekti: Uslijed činjenice da je neotpisana vrijednost stalne imovine u poreske svrhe (OA obrazac 31.12.2025; 172,363.56 EUR) veća od neotpisane vrijednosti u glavnoj knjizi društva (stalna imovina osim umjetnina ima vrijednost 148,542.88 EUR – napomena broj 4.2), kod primjene standarda MRS 12 - Računovodstveni tretman poreza na dobit, izvršeno je dodatno knjiženje (257.62 EUR efekat na bilans uspjeha kao rashod) za razliku potencijalnog sredstva do iznosa od 2,143.86 EUR. U skladu sa MRS-12, te na osnovu Zakona o porezu na dobit, ovaj podatak predstavlja iznos poreza na dobit koji će biti obračunat u budućem periodu.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza dato je u narednoj tabeli:

		EUR
Stanje 1. januara 2024.	Odloženo poresko sredstvo	1,217
	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2024.	1,184
Stanje 31. decembra 2024.	Odloženo poresko sredstvo	2,401
	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2025.	257
Stanje 31. decembra 2025.	Odloženo poresko sredstvo	2,144

4.6. KAPITAL

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Osnovni kapital	83,620	83,620
I. Svega osnovni kapital (1)	83,620	83,620
II. Neuplaćeni upisani kapital	1	1
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (2.1)	573,988	573,988
2.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	573,988	573,988
3. Neraspoređena dobit tekuće godine (3.1)	0	0
3.1 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	0	0
III. Svega neraspoređena dobit (2+3)	573,988	573,988
4. Gubitak do visine kapitala ranijih godina	460,690	413,173
5. Gubitak do visine kapitala tekuće godine	22,633	47,517

IV. Svega gubitak do visine kapitala (4+%)	483,323	460,690
KAPITAL (I+II+III-IV)	174,287	196,919

Promjene kapitala u toku tekuće godine:

a) Osnovni kapital

EUR

	Osnovni kapital	Svega osnovni kapital
Stanje na početku godine	83,620	83,620
Povećanje u toku godine	0	0
Smanjenje u toku godine	0	0
Stanje 31.12. tekuće godine	83,620	83,620

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2024. godine u iznosu od 83,620 EUR (2024. godine 83,620 EUR) evidentiran je kao državni kapital.

U osnivačkim aktima nije kvantifikovana vrijednost osnovnog kapitala. U Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera »Radio televizija Budva«, osnivač je naveo da vrijednost osnivačkog kapitala lokalnog javnog emitera RTB čini vrijednost imovine pravnog prethodnika, Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«, utvrđenog bilansom stanja na dan 31.12.2011. godine. Međutim, u Centralnom registru privrednih subjekata registrovan je kapital u iznosu od 1 EUR.

b) Neuplaćeni upisani kapital

EUR

Stanje na početku godine	1
Povećanje:	
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	1

c) Gubitak

EUR

Stanje na početku godine	460,690
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	22,633
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	0

Stanje 31.12. tekuće godine	483,323
-----------------------------	---------

4.7. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)	0	0
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak (paragraf 61 i 62 MRS 12)	0	0
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)	0	0
c) po drugim osnovama	0	0

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, postrojenja i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim iskazima Društva. Oporeziva privremena razlika proističe iz alocirane poreske amortizacije i priznavanja sredstava čija je vrijednost manja od 300 EUR, te iz različitih metoda obračuna amortizacije u poreske i poslovne svrhe.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza prikazano je u napomeni broj 4.5 Aktivna vremenska razgraničenja.

4.8. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE

4.8.1. Dugoročna rezervisanja

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Rezervisanje po osnovu budućih isplata za otpremnine prilikom odlaska u penziju	90,267	76,101
2. Rezervisanje po osnovu budućih isplata za jubilarne nagrade	9,771	10,060
DUGOROČNA REZERVISANJA (1+2) / AOP 119	100,038	86,161

Nakon završetka revizije finansijskih iskaza za 2023. godinu, u kojoj se negativno mišljenje pod tačkom 4. obrazlaže činjenicom da „Društvo nije izvršilo rezervisanja u skladu sa MRS 19“, zatražene su usluge ovlašćenog aktuara. Suštinski, navedeni standard zahtijeva

rezervisanje sredstava i objelodanjivanje obaveza koje će, po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada, dospijeti za isplatu u budućim periodima.

Kolektivni ugovor Radio Televizije Budva, u skladu sa zakonskim okvirima, predviđa isplatu ove beneficije zaposlenima, međutim, do sada je iznos isplaćene obaveze po ovim stečenim pravima teretio troškove poslovanja tekuće godine. Zbog kompleksnih izračuna standard sugeriše korišćenje usluga ovlašćenih aktuara, kako bi budući izdaci bili realno procijenjeni i ravnomjerno troškovima opteretili dugi period u kome se oni stiču. Standard sugeriše da trošak otpremnina i jubilarnih nagrada ne nastaje u trenutku isplate, nego tokom radnog vijeka kod poslodavca, te da je važno troškove ravnomjerno rasporediti saglasno stepenu vjerovatnoće doživljenja, kao i ostalim demografskim i finansijskim varijablama.

Računovodstvo je dostavilo podatke o starosti zaposlenih, te ukupnom i internom radnom stažu, a aktuar je na osnovu pravila struke izradio studiju o iznosu rezervacije za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarnih nagrada zaposlenima.

Za period do 31.12.2023. godine formirane su rezervacije u ukupnom iznosu od 67,721 EUR, i to 59.111 EUR za rezervaciju isplata otpremnina za odlazak u penziju, i 8,610 EUR kao rezervacije za buduće isplate po osnovu jubilarnih nagrada. Ovaj iznos je, u FI za 2024. godinu, evidentiran direktno na teret kapitala, odnosno akumulirane nerascorđene dobiti prethodnih godina, a u bilansu uspjeha objelodanjen je kao promjena aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada. Aktuarski izračun sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.2024. godine donio je novih 23.979 EUR troška, i to 21.428 EUR po osnovu povećanja projektovanih budućih obaveza za penzijske otpremnine, i iznos od 2.551 EUR povećanja budućih obaveza za jubilarne nagrade.

U toku 2024. godine rezervisanje za penzione otpremnine umanjeno je prilikom isplate otpremnine za odlazak u penziju za jednog zaposlenog (4,438 EUR), kao i umanjeње druge stavke rezervacije, za tri isplaćene jubilarne nagrade (1,101 EUR).

U toku 2025. godine isplaćena je jedna otpremnina za odlazak u penziju (4,939 EUR) i tri jubilarne nagrade (1,034 EUR).

U očekivanju da će buduća povećanja troškova rezervisanja po MRS-19 biti nezatna, ili čak dovesti do prihoda ukidanjem rezervisanja - ova obračunska kategorija je u 2025. godini za gotovo 20 hiljada eura (19,105 EUR za otpremnine i 745 EUR za jubilarne nagrade) smanjila rezultat poslovanja i još jednom odvela Društvo u gubitak.

Aktuarske pretpostavke izvršene su na osnovu usvojenih parametara po Kolektivnom ugovoru, a na osnovu podatka o prosječnoj neto zaradi. Otpremnine prilikom odlaska u penziju su regulisane članom 27 Kolektivnog ugovora Društva prema kojem se zaposlenom isplaćuje otpremnina pri odlasku u penziju u visini od 5 prosječnih neto zarada na nivou Države, odnosno kod Poslodavca ako je to povoljnije za zaposlenog. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori za godinu 2025. je iznosila 1,022 EUR, pa je taj iznos uzet kao osnova za obračun rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju jer je veći od prosječne zarade kod Poslodavca u 2025. godini (861 EUR).

Obračun rezervisanja za otpremnine pri odlasku u penziju u 2024. godini vršen je na osnovu podatka da prosječna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 876 EUR (kod poslodavca je bila 828 EUR). Povećanje u 2025. godini od skoro 17% ovog najvažnijeg činioca u matematici rezervisanja, odnosno iznos od 19,105 EUR povećanja za buduće isplate otpremnina pri odlasku u penziju dovelo je do još jednog udara na rezultat poslovanja Društva.

Kretanje na rezervisanjima prikazano je u tabelama:

a) Rezervacija za otpremnine prilikom odlaska u penziju:

Opis	2025.	2024.
Rezervisanje za otpremnine zaposl. na početku godine	76,101	59,111
Ukidanje rezervisanja u toku godine (isplata otpremnine)	-4,939	-4,438
Dodatna rezervisanja sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.	19,105	21,428
Stanje rezervacija na dan 31. decembra	90,267	76,101

b) Rezervacija za buduće isplate jubilarnih nagrada:

Opis	2025.	2024.
Rezervisanje za jubilarne nagrade na početku godine	10,060	8,610
Ukidanje rezervisanja u toku godine (isplata jub. nagrada)	-1,034	-1,101
Dodatna rezervisanja sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.	745	2,551
Stanje rezervacija na dan 31. decembra	9,771	10,060

4.8.2. Dugoročne obaveze

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Dugoročne finansijske obaveze (AOP 124)	1,040	4,907
2. Ostale dugoročne obaveze (AOP 126)	101,742	32,872
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)	102,782	37,779

Na dan bilansa Društvo je iskazalo dugoročne obaveze u iznosu od 102,782 EUR (2024. 37,779 EUR) a odnose se na:

- a) Finansijski lizing vozila (napomena 4.2) čiji dugoročni dio na 31.12. 2025. godine iznosi 1,040 EUR, a kratkoročni (koji dopijeva u roku od jedne godine) iznosi 3,868 EUR (napomena 4.9);
- b) Dugoročno odloženi prihod (MRS 20) po osnovu državnih davanja Opštine Budva za nabavku opreme u iznosu od 101,742 EUR (23.251 za opremu nabavljenu u 2023. godini, i 78.492 EUR za opremu nabavljenu 2025. godine).

Na osnovu Ugovora o ustupanju na korišćenje osnovnih sredstava, Opština Budva je iz kapitalnog budžeta nabavila digitalnu opremu za potrebe Društva u iznosu od 94,190 EUR (tabela u nastavku).

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20-Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći, Društvo je priznalo ovo državno davanje u vrijednosti nabavljene opreme (Napomena 4.2) i izvršilo prenos odloženog prihoda u korist bilansa uspjeha za iznos obračunate amortizacije u 2025. u iznosu od 25,319 EUR (2024. - 27,946 EUR) (Napomena 4.11).

Neotpisana vrijednost na dan 31.12.2025. godine iznosi 101,742 EUR (2024. - 32,872 EUR), i sadrži neotpisanu vrijednost donacije iz 2023. godine (23,251 EUR), kao i donaciju iz 2025. Umanjenu za amortizovanu vrijednost za period februar – decembar (78,492 EUR). Kretanje davanja iz kapitalnog budžeta Opštine Budva, kao i priznavanje odloženog prihoda i troškova amortizacije prikazano je u tabeli:

Opis	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2018.	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2019.	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2023.	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2025.	Ukupno priznavanje po MRS-20
Nabavna vrijednost	99,928				99,928
MRS-20 za 2018.	-13,324				-13,324
Nabavna vrijednost	0	99,957			99,957
MRS-20 za 2019.	-19,986	-1,666			-21,652
MRS-20 za 2020.	-19,986	-19,991			-39,977
MRS-20 za 2021.	-19,986	-19,991			-39,977
MRS-20 za 2022.	-19,986	-19,991			-39,977
Nabavna vrijednost			48,105		48,105
MRS-20 za 2023.	-6,662	-19,991	-5,612		-32,265
MRS-20 za 2024.		-18,325	-9,621		-27,946
Nabavna vrijednost				94,190	94,190
MRS-20 za 2025.			-9,621	-15,698	-25,319
Neotpisana vrijednost 31.12.2025.	0,00	0,00	23,251	78,492	101,742

4.9. KRATKOROČNE OBAVEZE

	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Kratkoročni dio finansijskog lizinga	3,868	4,206
2. Primitveni avansi, depoziti i kaucije	9,102	9,169
3. Obaveze prema dobavljačima	72,101	47,833
4. Obaveze prema ostalim povezanim licima	299	396
5. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratk. obaveze	39,529	39,153

5.1. Ostale kratkoročne obaveze	39,220	38,297
5.2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	309	856
5.3. Obaveze po osnovu poreza na dobit	0	0
KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 5)	124,899	100,757

Društvo je na 31. decembar 2025. godine iskazalo kratkoročne obaveze u iznosu od 124,899 EUR (2024. - 100,757 EUR) i iste obuhvataju:

4.9.1. Kratkoročne finansijske obaveze

U skladu sa anuitetnim planom Ugovora o finansijskom lizingu sa Porsche Leasingom (napomena 4.8.2), za nabavku vozila po Ugovoru sa Alliance d.o.o Podgorica, tokom 2025. godine isplaćeno je 12 rata po 350.53 EUR, što iznosi ukupno 4,206.36 EUR. Od navedenog iznosa, prema anuitetnom planu, 3,432 EUR odnosi se na glavnica duga, a iznos od 774.14 EUR su rashodi kamata u 2025. godini.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 17.619,08 EUR, od čega je 5.000 EUR uplaćeno prilikom preuzimanja vozila, a ostatak duga podijeljen u 36 jednakih rata po 350,53 EUR. U ukupnom iznosu lizinga 15.300 EUR predstavlja vrijednost vozila sa PDV-om, iznos od 2.065 EUR finansijski rashod (kamata), a iznos od 254 EUR je zaračunato kao direktni trošak zaključenja ugovora o lizingu.

4.9.2. Kratkoročne obaveze iz poslovanja

	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	9,102	9,169
2. Dobavljači u zemlji	63,658	41,549
3. Dobavljači u inostranstvu	8,442	6,284
4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica	299	396
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 4)	81,502	57,398

U okviru obaveza iz poslovanja Društvo je iskazalo sledeće obaveze:

- Obaveze za primljene avanse u iznosu od 9,102 EUR (2024. - 9,169 EUR). U tabelarnom pregledu koji slijedi prikazana je struktura avansa.

	Naziv partnera	31.decemba	Struktura
--	----------------	------------	-----------

		r 2024. (EUR)	%
1	MTEL D.O.O.-društvo za komunikaciju	4,192	45,06%
2	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - BUDVA	1,963	21,57%
3	MEGAPROMET D.O.O. - BUDVA	573	5,29%
4	KURTI SYSTEM MONTENEGRO - ULCINJ	439	4,82%
5	MPM D.O.O. - PODGORICA	232	2,54%
6	ATENA BOHOR - BUDVA	200	2,19%
7	SPARTA D.O.O. - BUDVA	164	1,80%
8	KOMUNALNO D.O.O. - BUDVA	145	1,59%
9	MODA M S.U.R. - BUDVA	134	1,47%
10	OSTALI AVANSI	1,062	11,67%
	UKUPNO (1 do 10)	9,102	100%

- Obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 63,658 EUR (2024-41,549 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembra r 2025. (EUR)	Struktur a %
1.	PAM CG - PODGORICA	14,932	23,46
2.	MEGAPROMET D.O.O. - BUDVA	10,236	16,08
3.	SPIDER-MAX D.O.O. - Budva	6,785	10,66
4.	MINMEDIA D.O.O. - BUDVA	3,844	6,04
5.	MPM D.O.O. - PODGORICA	3,590	5,64
6.	BLACK & WHITE D.O.O. - BUDVA	3,240	5,09
7.	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD - NIKŠ	2,368	3,72
8.	JUMEDIA MONT D.O.O. - PODGORICA	1,857	2,92
9.	ŠAJO HOTEL - BUDVA	1,702	2,67
10.	MIN@-INFOMONT D.O.O. - PODGORICA	1,452	2,28
11.	TELER MEDIA DOO - BUDVA	1,300	2,04
12.	MTEL D.O.O.-društvo za komunikaciju	1,198	1,88
13.	GRAWE neživotno osiguranje A.D. - P	1,197	1,88
14.	BUDVANSKA RIVIJERA H.G. – BUDVA	1,044	1,64
15.	OSTALI DOBAVLJAČI	8,915	14,00
	UKUPNO dobavljači u zemlji (1 do 15)	63,658	100,00%

- Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 8,442 EUR (2024-6,284 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembar 2025. (EUR)	Struktura %
--	----------------	----------------------------	----------------

1.	DI & MA VISION D.O.O.	7,522	89,10%
2.	J.P. Novinska Agencija Tanjug	500	5,92%
3.	NOVOSADSKI SAJAM	417	4,94%
4.	OSTALI DOBAVLJAČI IZ INOSTRANSTVA	3	0,04%
	UKUPNO dobavljači (1 do 5)	8,442	100,00%

- Obaveze prema dobavljačima ostalim povezanim licima u iznosu od 239 EUR (2024-396 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO	209	69,90%
2.	KOMUNALNO D.O.O.	90	30,10%
	UKUPNO dobavljači (1 do 2)	299	100,00%

Starosna struktura obaveza iz poslovanja data je u narednoj tabeli:

EUR

Starost primljenih avansa i obaveza prema dobavljačima u danima	Do 365 dana	Preko godinu dana	Preko dvije godine	Preko tri godine	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)
Primljeni avansi	133	0	231	8,738	9,102
Dobavljači povezana lica	199	113	47	0	359
Dobavljači u zemlji	50,718	4,402	0	8,479	63,599
Dobavljači u inostranstvu	7,522	0	0	920	8,442
Stanje 31.12.2025.	58,572	4,515	278	18,137	81,502
Stanje 31.12.2024.	37,141	2,121	48	18,088	57,398

Do dana ovog izvještaja Društvo je potvrdilo ili izmirilo 64% obaveza prema dobavljačima.

4.9.3. Ostale kratkoročne obaveze

	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0	0
2. Obaveze prema članovima upravnog odbora	21,400	21,358
3. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu	5,159	5,040
4. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze	12,662	11,898

za članarine i sl.)

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4) 39,220 38,296

U okviru ostalih kratkoročnih obaveza, Društvo je na dan 31.12.2025. godine, iskazalo sledeće obaveze:

- *Obaveze prema članovima organa upravljanja* u ukupnom iznosu od 21,400 EUR (2024-21,358 EUR). Ove obaveze odnose se na:
 - neto naknade članovima upravnog odbora nastale prije 2013. godine u iznosu od 15,923 EUR (2024-15,923 EUR),
 - neto naknade članovima Savjeta u iznosu od 200 EUR iz 2019 (2024-200 EUR),
 - poreze i doprinose za članove Savjeta i Upravnog odbora u iznosu od 5,277 EUR (2024.- 5,235 EUR),
- *Obaveze po osnovu ugovora o djelu* u iznosu od 5,159 EUR, (2024 - 5,040 EUR). Navedene obaveze odnose se na poreze i prireze nastale u prethodnim periodima po osnovu ugovora o djelu.
- *Ostale obaveze* u iznosu od 12,662 EUR (2024 - 11,898 EUR), nastale su u prethodnim izvještajnim periodima a odnose se na: Obaveze za prirez porezu Opštini Budva u iznosu od 10,533 EUR (2024 - 9,769) i doprinos savezu sindikata 2,129 (2024 - 2,129 EUR).

4.9.4. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost	309	856
2. Obaveze za ostale javne prihode		
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1 do 2)	309	856

4.9.5. Obaveze po osnovu poreza na dobit

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Dobit/gubitak u bilansu uspjeha prije oporezivanja	(22,374)	(48,702)
2. Usaglašavanja dobiti prije oprezivanja	(2,497)	14,121
3. Oporeziva dobit po poreskom bilansu	0	0

4. Gubitak po poreskom bilansu	(24,871)	(34.580)
5. Iskorišćeni poreski gubici	0	0
Obaveze po osnovu Poreza na dobit	0	0

Stopa poreza na dobit je progresivna i obračunata na način opisan u napomeni 3.34. Usaglašavanje dobitka prije oporezivanja i poreske osnove:

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Gubitak prije oporezivanja	22,374	48,702
2. Troškovi amortizacije iskazani u Bilansu uspjeha	37,904	39,014
3. Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	40,768	25,848
4. Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	209	14
5. Novčane kazne i penali	158	0
6. Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	0	942
Oporeziva dobit (1+2-3+4+5+6)	0	0
Poreski gubitak (1-2+3-4-5-6)	24,871	34,580
Poreska osnovica (stopa, napomena 3.31.1)	0	0
Obračunati porez	0	0
Tekući porez na dobit	0	0

Neiskorišćeni poreski krediti

Poreski kredit koji je Društvo ostvarilo u poslovnoj 2023. (65,348.72 EUR), 2024. godini (34,580.29 EUR) i 2025. godini (24,870.83 EUR), u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, može se iskoristiti za umanjeње oporezive dobiti u narednih pet godina.

4.10. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Opis	31. decembra 2025. (EUR)	31. decembra 2024. (EUR)
1. Obračunati prihodi budućeg perioda	84,165	84,165
2. Odloženi prihodi	2,690	2,879
3. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	44,846	44,846
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do 3)	131,701	131,889

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja, Društvo je iskazalo:

- Razgraničenja po osnovu budžetskih davanja u iznosu od 84,165 EUR (2024 - 84,165 EUR) koja se odnose na sredstva za programske aktivnosti koja nisu naplaćena iz prethodnog perioda (Napomena 4.3).

- Razgraničeni prihodi u iznosu od 2,690 EUR (2024-2,879 EUR) po osnovu usluga oglašavanja i reklamiranja koje su fakturisane u 2025. godini, a realizovane u 2026. godini.
- Više iskazane obaveze po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 44,825 EUR (2024-44,825 EUR) koje su utvrđene prilikom usaglašavanja poreza i doprinosa sa analitičkim evidencijama Poreske uprave prilikom pripreme Protokola o izmirivanju poreskog duga reprogramom.
- Ostala PVR u iznosu od 21 EUR (2024-21 EUR).

4.11. POSLOVNI PRIHODI

Opis	01.01-31.12. 2025. (EUR)	01.01-31.12. 2024. (EUR)
a) Prihodi od prodaje		
1. Prihodi od prod. i usl. na domaćem tržištu Radio Budva	16,539	13,664
2. Prihodi od prodaje usluga na dom.tržištu - TV Budva	9,311	12,144
3. Prihodi od prodaje paketa usluga Radio i Televizija	41,212	61,641
I Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 2)	67,062	87,448
A. PRIHODI OD PRODAJE (I)	67,062	87,448
b) Ostali prihodi		
3. Prihodi od premija subvencija dotacija i donacija	1,169,869	1,008,871
4. Prihodi od zakupnine	48,055	16,769
5. Ostali poslovni prihodi		0
B. OSTALI PRIHODI (3 do 5)	1,217,924	1,025,640
6. Prihodi od smanjenja obaveza	0	0
7. Naplaćena otpisana potraživanja	0	3,115
8. Ostali nepomenuti prihodi	33,502	22,839
C. OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA	33,502	25,954
OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA (3 do 8)	1,251,426	1,051,594
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C)	1,318,488	1,139,042

U nastavku dajemo i dodatni prikaz strukture Prihoda od subvencija, dotacija i donacija:

	Opis	01.01-31.12. 2025. (EUR)	01.01-31.12. 2024. (EUR)
1.	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – uplata na poslovni račun	1,127,204	969,150

2.	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – nadoknada troškova za Radio difuzni Centar	12,346	11,774
3.	Prihod od donacija - amortizacija opreme po MRS-20 (napomena 4.8.2)	25,319	27,946
4.	Prihodi od donacija Ministarstva kulture	0	0
5.	Ostale donacije	5,000	0
	Ukupno (1 do 5)	1,169,869	1,008,871

- i strukturu Ostalih nepomenutih prihoda:

	O p i s	01.01-31.12. 2025. (EUR)	01.01-31.12. 2024. (EUR)
1.	Prihodi po osnovu refundacija od Centra za socijalni rad	19,646	5,312
2.	Prihodi po osnovu refundacija od Zavoda za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica	13,856	17,527
	Ukupno (1 do 2)	33,502	22,839

4.12. POSLOVNI RASHODI

	O p i s	01.01-31.12. 2025. (EUR)	01.01-31.12. 2024. (EUR)
1.	Troškovi materijala za izradu	1,534	1,720
2.	Troškovi ostalog (režijskog) materijala	14,896	12,673
3.	Troškovi goriva i energije	21,928	18,688
	I Troškovi materijala (1 do 3) (AOP 209 Bilansa uspjeha)	38,358	33,082
4.	Troškovi transportnih usluga	3,995	5,228
5.	Troškovi usluga na održavanju	12,195	7,614
6.	Troškovi reklame i propagande	4,847	4,641
7.	Troškovi ostalih usluga	37,674	35,477
	- Troškovi agencijskih vijesti	3,600	3,600
	- Usluge na proizvodnji programa	7,280	5,837
	- Nabavka filmskog i serijskog programa	26,794	26,040
	a) Troškovi proizvodnih usluga (4 do 7)	58,711	52,960
8.	Troškovi neproizvodnih usluga	32,692	17,893
9.	Troškovi reprezentacije	9,773	12,332
10.	Troškovi premije osiguranja	3,654	3,875
11.	Troškovi platnog prometa	2,053	1,990
12.	Troškovi doprinosa	2,144	2,034

13. Ostali nematerijalni troškovi	51,256	38,681
- Naknada agenciji za elektronske medije	9,147	7,868
- Naknada radio difuznom centru za repetitore	12,346	11,775
- Naknada agenciji za zaštitu autorskih prava	28,476	18,000
- Ostalo	1,287	1,038
b) Nematerijalni troškovi (8 do 13)	101,572	76,805
14. Troškovi rezervisanja za beneficije zaposlenih	19,850	23,979
15. Troškovi ostalih rezervisanja	0	0
c) Rezervisanja (14 do 15)	19,850	23,979
II Ostali troškovi poslovanja (a+b+c=AOP 210 Bilansa uspjeha)	180,132	153,744
III Troškovi amortizacije (AOP 210a Bilansa uspjeha)	37,904	39,014
16. Neto troškovi zarada naknada zarada i lični rashodi (AOP 212 Bilansa uspjeha)	916,254	759,865
Prosječan broj zaposlenih po ugovoru o radu	66	63
- Troškovi neto zarada	684,508	621,694
- Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu ili dopunskom radu	130,243	114,267
- Troškovi naknada članovima Savjeta	15,171	12,600
- Ostali lični rashodi	86,332	11,304
17. Troškovi poreza i doprinosa	167,231	200,408
Troškovi poreza iz bruto zarada	58,155	39,118
Troškovi doprinosa za penzije	84,305	140,036
Troškovi ostalih doprinosa	24,771	21,254
IV Troškovi zarada naknada zarada i ostalih ličnih primanja (16 do 17) – AOP 211 Bilansa uspjeha	1,083,485	960,273
18. Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	0	0
V OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA (AOP 220)	0	421
POSLOVNI RASHODI (I do V)	1,339,880	1,186,534
POSLOVNI DOBITAK	0	0
POSLOVNI GUBITAK	21,391	47,492

4.13. FINANSIJSKI RASHODI

	01.01-31.12. 2025. (EUR)	01.01-31.12. 2024. (EUR)
1. Rashodi kamata	983	956
2. Ostali finansijski rashodi	0	254

FINANSIJSKI RASHODI (1 do 2)

983

1,210

FINANSIJSKI REZULTAT

(983)

(1,210)

4.14. NETO REZULTAT

Opis	01.01-31.12. 2025. (EUR)	01.01-31.12. 2024. (EUR)
Poslovni prihodi	1,318,489	1,139,042
Poslovni rashodi	1,339,880	1,186,534
Poslovni rezultat	-21,391	-47,492
Finansijski prihodi	0	0
Finansijski rashodi	983	1,210
Finansijski rezultat	-983	-1,210
1. Dobitak prije oporezivanja	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja	22,374	48,702
3. Poreski rashodi perioda	0	0
4. Odloženi poreski rashodi perioda	258	0
5. Odloženi poreski prihodi perioda	0	1,185
Dobitak nakon oporezivanja (1-2-3-4+5)		0
Gubitak nakon oporezivanja (2-1+3+4-5)	22,632	47,517

Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ AOP 249 Bilansa uspjeha,

Kako je navedeno u napomeni 4.8.1, po završetku revizije finansijskih iskaza za 2023. godinu, u kojoj se negativno mišljenje pod tačkom 4. obrazlaže činjenicom da „Društvo nije izvršilo rezervisanja u skladu sa MRS 19“, zatražene su usluge ovlašćenog aktuara. Zahtjevi ovog računovodstvenog standarda sugerišu rezervisanje sredstava i objelodanjivanje obaveza koje će, po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada, dospijevati za isplatu u budućim periodima. Sve do 2023. godine iznos isplaćene obaveze po ovim stečenim pravima teretio je troškove poslovanja tekuće godine, i bio je kao trošak obuhvaćen Finansijskim planom, a u skladu sa očekivanim isplatama u toj godini.

Međutim, radi poštovanja računovodstvenog standarda i po nalogu revizora, ova praksa preciznog planiranja troška po osnovu stvarno dospjelih obaveza za otpremnine i jubilarne nagrade za koje se pravo stiče u konkretnoj poslovnoj godini, morala je biti ukinuta, i prešlo se na rezervacije po osnovu budućih odliva kao obračunsku kategoriju čij iznos mora da utvrdi ovlašćeni aktuar. Korišćenje usluga ovlašćenog aktuara neophodno je radi korišćenja pretpostavki o demografskim i finansijskim varijablama u veoma složenim izračunima akturske matematike, u skladu sa kolektivnim ugovorom i zakonskim odrednicama.

Za period do 31.12.2023. godine formirane su rezervacije u ukupnom iznosu od 67,721 EUR, i to 59,111 EUR za rezervaciju isplata otpremnina za odlazak u penziju, i 8,610 EUR kao rezervacije za buduće isplate po osnovu jubilarnih nagrada. Ovaj iznos je evidentiran na teret akumulirane neraspoređene dobiti prethodnih godina, a u bilansu uspjeha objelodanjen je kao promjena aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada.

Opis	01.01-31.12. 2025. (EUR)	01.01-31.12. 2024. (EUR)
Gubitak nakon oporezivanja (AOP 248)	22,632	47,517
Promjene aktuarskih dobitaka u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada (AOP 253)	0	59,111
Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka (AOP 257) – rezervis.za jub.nagrade	0	8,610
UKUPNO, AOP 249	22,632	67,721
Neto sveobuhvatni rezultat AOP 260	22,632	115,238

4.15. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije i objelodanjivanja u finansijskim iskazima Društva za godinu koja se završava 31.decembra 2025.

4.16. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Sudski sporovi

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2025. godine vodi nekoliko sporova, i to jedan sudski spor male vrijednosti radi naknade štete zbog povrede autorskih prava, jedan spor po tužbi bivšeg radnika radi naknade štete i poništenja otkaza ugovora o radu, te nekoliko sporova radi isplate pogrešno obračunatog startnog dijela zarade, putnih troškova i razlike u koeficijentu. Iako nije moguće sa sigurnošću predvidjeti konačan ishod sporova, po procjeni rukovodstva Društva, a na osnovu sudske prakse, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu, te nije potrebno izvršiti rezervisanja za potencijalne troškove.

Ostale potencijalne obaveze

Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine. Navedenim Ugovorom Opština Budva je preuzela isplatu obaveze prema

Povjeriocu Ministarstvu Finansija Crne Gore - Poreskoj Upravi, po osnovu poreza i doprinosa pravnih prethodnika Društva u iznosu od 424,729 EUR za Radio Budvu i 523,784 EUR za Televiziju Budva, što ukupno iznosi 948,513 EUR, periodom otplate decembar 2015. - juni 2020. godine, a prema usvojenom planu otplate od 55 anuiteta .

Od navedenog ugovorenog iznosa Društvo je priznalo iznos od 424,729 EUR po osnovu poreza i doprinosa pravnog prethodnika Radio Budve i iste je izmirivalo na način da je Opština Budva umanjivala uplaćena sredstva koja su bila predviđena godišnjim Budžetima po osnovu transfera za RTV Budva. Obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 523,784 EUR koje se odnose drugog pravnog prethodnika Televiziju Budva, Društvo nije priznalo u svojim poslovnim knjigama zbog nerješene pravnog statusa Televizije Budva. Obaveze po ovom osnovu evidentirane su u bilansima Televizije Budva, a prilikom plaćanja dospjelih anuiteta Opština Budva je to činila pozivom na matični broj 02290715 – Televizija Budva d.o.o. Budva.

Po procjeni rukovodstva, iako još uvijek nije riješen pravni status pravnog prethodnika, Televizije Budva, Društvo neće biti izloženo gubicima po osnovu Ugovora o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine.

4.17. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (kamatnom riziku), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

Devizni rizik

Društvo nije izloženo deviznom riziku jer obavlja svoje poslovanje u evrima, koji su funkcionalna valuta u Crnoj Gori.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrijednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. Društvo posluje sa kreditno sposobnim partnerima. Službe marketinga i finansija su odgovorne za praćenje kreditnog rizika partnera.

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je na potraživanja od kupaca i na druga potraživanja. Nominalni iznos potraživanja objelodanjen je u Napomeni 4.3

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

Ročnost dospjeća obaveza Društva (AOP 122+AOP 129) data je u sledećoj tabeli:

	EUR			
2025. Godina	do 1	od 1 do 2	Duže od 3	Ukupno
Dugoročne finans.obaveze	701	0	0	701
Obaveze iz poslovanja	81,502	0	0	81,502
Kratkoroč. finans. obaveze	4,206	0	0	4,206
Ostale krat. Obaveze	39528	0	0	39,528
	125,937	0	0	125,937

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anu tetni plan).

4.18. SEGMENTI POSLOVANJA

Segmenti poslovanja predstavljaju djelove Društva koje ostvaruju prihode i rashode, čije poslovne rezultate redovno prati rukovodstvo Društva i za koje postoje raspoložive zasebne finansijske informacije.

Društvo je organizovalo poslovanje shodno Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama, i vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga.

U tom kontekstu, postoje dve vrste segmenata poslovanja te je, shodno tome, na dan 31. decembra 2025. godine Društvo je imalo 2 segmenta o kojima se izvještava a to su:

- Komercijalne usluge
- Javne usluge

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih informacija o segmentima o kojima se izvještava su identične računovodstvenim politikama Društva objelodanjenim u napomeni 3.30 uz finansijske iskaze.

Informacije o segmentima o kojima se izvještava su date u nastavku teksta.

Prihodi, rashodi i rezultat

EUR

	Komercijalne usluge 2025.	Javne usluge 2025.	Komercijalne usluge 2024.	Javne usluge 2024.
I Poslovni prihodi:	115,292	0	107,332	1,031,710
Prihodi od prodaje	67,062	0	87,448	0
Ostali poslovni prihodi	48,230	1,203,197	19,884	1,031,710
II Poslovni rashodi	113,122	1,226,788	133,212	1,053,155
Troškovi materijala	2,118	36,240	1,850	31,232
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	82,887	1,000,599	75,769	884,504
Troškovi amortizacije	1,365	36,539	1,405	37,609
Troškovi rezervisanja tek.god.	496	19,354	599	23,380
Ostali poslovni rashodi	26,256	134,026	53,589	76,430
A. Poslovni rezultat	2,170	(23,561)	(25,880)	(21,445)
Finansijski prihodi	0	0	0	0
Finansijski rashodi	983	0	956	0
B Finansijski rezultat	(983)	0	(956)	0
Ostali prihodi	0	0	0	0
Ostali rashodi	0	0	421	0
C Rezultat ostalih aktivnosti	0	0	(421)	0
Rezultat prije oporezivanja	1,187	(23,561)	(27,257)	(21,445)

Rezultat po segmentima predstavlja višak rashoda nad prihodima za javne usluge, te neznatno ostvaren pozitivan rezultat (1,187 EUR) u iskazu o rezultatu za pružene komercijalne usluge.

Ako isključimo nenovčane troškove i specifične finansijske efekte (rezervisanja po MRS-19 u iznosu od 19.850 EUR i troškove amortizacije bez MRS-20 u iznosu od 12.535 EUR) u svrhu

izračunavanja operativne profitabilnosti, rezultat bi pokazao ukupnu dobit poslovne godine u iznosu od 10.061 EUR.

4.19. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U toku godine Društvo u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti stupa u poslovne odnose sa povezanim pravnim licima, i to:

- Matično lice: Opština Budva, kao direktni vlasnik,
- Ostala povezana lica (pravna lica koja se nalaze pod kontrolom Opštine Budva: TELEVIZIJA BUDVA DOO Budva, VODOVOD I KANALIZACIJA DOO Budva, KOMUNALNO DOO Budva, JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA, PARKING SERVIS DOO Budva, TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVA, »Budva Sv Stefan Petrovac« DOO Budva;
- Ključno rukovodstvo: Izvršni Direktor i članovi Savjeta.

Vrijednost transakcija sa povezanim pravnim licima ne odstupa od tržišne vrijednosti, a u toku 2025. i 2024. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

	2025. (EUR)	2024. (EUR)
PRIHODI OD PRODAJE		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	57	81
Ukupno prihodi od prodaje	57	81
Ostali poslovni prihodi		
- matično društvo	1,169,869	1,008,871
- ostala povezana pravna lica	0	0
Ukupno ostali poslovni prihodi	1,169,869	1,008,871
NABAVKE		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	1,534	1,968
Ukupno nabavke	1,534	1,968
POTRAŽIVANJA I PLASMANI		
Potraživanja od kupaca:		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	147	98
Ukupno potraživanja	147	98
Druga potraživanja:		
- matično društvo	84,165	84,165

- ostala povezana pravna lica	242,106	242,106
Ukupno druga potraživanja	326,271	326,271
Aktivna vremenska razgraničenja		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	67,852	67,852
Ukupno AVR	67,852	67,852
UKUPNO POTRAŽIVANJA I PLASMANI	394,270	394,221
OBAVEZE		
Obaveze za primljene avanse:		
- matično društvo		0
- ostala povezana pravna lica	2,107	2,107
Ukupno obaveze za primljene avanse	2,107	2,107
Obaveze prema dobavljačima:		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	358	396
Ukupno obaveze prema dobavljačima	358	396
Pasivna vremenska razgraničenja:		
- matično društvo	185,907	117,036
- ostala povezana pravna lica	0	0
Ukupno PVR	185,907	117,036
UKUPNO OBAVEZE:	188,372	119,539

Ključno rukovodstvo Društva čine izvršni direktor i članovi Savjeta ustanove. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja sledi:

	EUR	
	2025.	2024.
Zarade - direktor	29,745	28,660
Naknade - Savjet Društva	20,228	15,387
	49,973	44,047

*Uključuje neto zarade i naknade uvećane za poreze i doprinose na teret osiguranika.

4.20. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja efekti poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).

Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

4.21. PORESKI RIZICI

Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje kazni i zatezних kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznietog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i Sl. list Crne Gore", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17 i 052/19), period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.

4.22. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2025. i 2024. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Odg. lice za sastavljanje fin. iskaza:

Valentina Asanović, s.r.



Izvršna direktorica:

Iva Pavlović, s.r.

Prilog 1: ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

Naziv:	Radio Televizija Budva d.o.o. Budva	
Sjedište:	BUDVA	
Matični broj:	02005492	Šifra djelatnosti: 6020

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31. XII 2025. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina (2025)	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2024.g	Početno stanje 01.01.2024.g
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		1	1	
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		149.443	83.885	
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		500	500	
010	1. Ulaganja u razvoj	004		-	-	
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		-	-	
012	3. Goodwill	006		-	-	
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007		500	500	
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		148.943	83.385	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		148.943	83.385	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i i oprema (012+013+014)	011		-	-	
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 DO 023)	016		-	-	
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033(dio), 039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				

031(dio), 032(dio), 039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019			
033(dio), 039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020			
031(dio) 032(dio),	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021			
032(dio), 034,035,036 039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022			
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024		2.144	2.401
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		410.377	395.460
	I ZALIHE (027 do 030)	026		-	-
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027			
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029			
15	4. Dati avansi	030			
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		371.811	382.507
202,203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		27.866	41.774
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033			-
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034		147	98
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		343.798	340.635
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			-
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		-	-
21,22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		343.798	340.635
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		-	-
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040			
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041			
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042			
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		38.566	12.953
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044		-	-
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		71.741	71.758
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		633.706	553.505

PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		174.287	196.919
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102			
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		83.621	83.621
320	III. EMISIONA PREMIJA	104		-	-
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		-	-
321	1. Zakonske rezerve	106			
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107			
322(dio)	3. Druge rezerve	108		-	-
330 i potr. Saldo rač. 331,332, 333,334, 335,336 i 337	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109			
dugov. saldo rač. 331,332, 333,334, 335,336 i 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110			
	VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		90.666	113.298
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		573.988	573.988
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		-	-
350	3. Gubitak ranijih godina	114		460.689	413.173
351	4. Gubitak tekuće godine	115		22.633	47.517
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116		-	-
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		100.739	91.068
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		100.038	86.161
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		100.038	86.161
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120		-	-
40,sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		-	-
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		701	4.907
414,415	1. Dugoročni krediti	123			
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		701	4.907
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125			
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		101.742	32.872
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		125.238	100.757
467	I KRATKOROČNE REZERVISANJA	128		-	-
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		125.238	100.757
442(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		4.206	4.206
442(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		-	-
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		9.102	9.169

433,434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		72.101	47.833	
439(dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		299	396	
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		39.530	39.153	
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		-	-	
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		39.221	38.297	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		309	856	
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		-	-	
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142		-	-	
490,491, 494, 495(dio), 496,497 i 449	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		131.700	131.888	
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		633.706	553.504	

Prilog 2: ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

Naziv:	Radio Televizija Budva d.o.o. Budva	
Sjedište:	BUDVA	
Matični broj:	02005492	Šifra djelatnosti: 6020

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01. I do 31. XII 2025. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		67.062	87.448
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202		-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203		-	-
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		1.251.426	1.051.594
64 i 65	a) Ostalih prihodi iz redovnog poslovanja	205		1.217.925	1.025.640
67,691 i 692	b) Ostalih prihodi iz poslovanja	206		33.501	25.954
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207		-	-
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		256.394	225.840
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		38.358	33.082
53,54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		180.132	153.744
540	c) Amortizacija	210a		37.904	39.014

	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		1.083.486	960.273
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		916.254	759.865
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		167.232	200.408
52 (dio)	1/Troškovi poreza	214		58.155	39.118
52 (dio)	2/Troškovi doprinosa za penzije	215		84.305	140.036
52 (dio)	3/Troškovi doprinosa	216		24.772	21.254
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217		-	-
580,581, 582,589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584,589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219			
57,591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		-	421
	1. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		21.392	(47.492)
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222		-	-
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226		-	-
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio).	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		-	-
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio).	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234		-	-
683,685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583,585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio	236			

	obrtne imovine				
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		983	1.210
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562,563, 564,569.	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		983	1.210
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		(983)	(1.210)
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		22.375	(48.702)
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		(22.375)	(48.702)
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		258	(1.185)
721	1. Tekući porez na dobit	246			-
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		258	(1.185)
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		(22.633)	(47.517)
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (250 do 257)	249		-	-
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253		-	59.110
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254		-	-
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255		-	-
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256		-	-
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257		-	8.610
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata/povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259		-	-
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		(22.633)	(47.517)
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima	264			

	matičnog pravnog lica				
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Prilog 3: ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

Naziv: **Radio Televizija Budva d.o.o. Budva**

Sjedište: **Budva**

Matični broj: **02005492**

Šifra djelatnosti

6020

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od **01.01. do 31.12.2025. godine**
-u EUR-

Pozicija	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1.277.209	1.095.261
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1.245.800	1.065.880
2. Primitljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	31.409	29.381
305		1.237.148	1.101.449
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	306	157.516	127.662
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	307	1.076.686	969.759
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	308		
3. Plaćene kamate	309		
4. Porez na dobit	310	2.946	4.028
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	311	40.061	(6.188)
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)			
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	-	-
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primitljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primitljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	10.242	1.454
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	10.242	1.454
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(10.242)	(1.454)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	-	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
327		4.206	3.505
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	328		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	329		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	330	4.206	3.505
3. Finansijski lizing	331		
4. Isplaćene dividende	332	(4.206)	(3.505)
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	333	25.613	(11.147)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	334	12.953	24.100
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA			
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	-	-
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU	336		

PRERAČUNA GOTOVINE			
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	38.566	12.953